




KONTROLNI TEST

za provjeru znanja kandidata za vozača



- 1. Brzi put je javni put koji:** (više tačnih odgovora)
- 1 je namijenjen za saobraćaj isključivo motornih vozila sa jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake
 - 2 povezuje veće gradove i važnija privredna područja Bosne i Hercegovine
 - 3 ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa sa poprečnim putevima i drugim saobraćajnicama (željezničkim prugama ili tramvajskim prugama)
 - 4 povezuje važnija privredna područja Bosne i Hercegovine
- 2. Manja materijalna šteta je:**
- 1 šteta koja je nastala u saobraćajnoj nezgodi na vozilima u kojoj su se vozači dogovorili o izmirenju međusobnih obaveza, bez obzira na visinu štete
 - 2 šteta u saobraćajnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu
- 3. Ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno, na putu u naselju, vozač ne smije upravljati vozilom brzinom većom od:**
- 1 50 km/h
 - 2 40 km/h
- 4. Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje sa vozilom:**
- 1 ako je put na koji se uključuje označen saobraćajnim znakom kao put sa prvenstvom prolaza
 - 2 ako se vozilom uključuje sa zemljanog puta na put sa kolovoznim zastorom
 - 3 ako se vozilom uključuje sa površine na kojoj se ne odvija saobraćaj
 - 4 ako po uključivanju skreće udesno (više tačnih odgovora)
- 5. Vozač vozila kome je dat znak za preticanje sa njegove lijeve strane dužan je:** (više tačnih odgovora)
- 1 pomjeriti vozilo ka desnoj ivici kolovoza
 - 2 ne povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče
 - 3 odgovoriti zvučnim znakom upozorenja
- 6. Poslije saobraćajne nezgode u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta, vozači su dužni?** (više tačnih odgovora)
- 1 ukloniti vozila sa kolovoza i razmijeniti lične podatke
 - 2 nastaviti kretanje vozilom sa naročitom opreznošću
 - 3 popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi
- 7. Vozači vozila koja se kreću prelazom puta preko željezničke pruge u istom nivou kad svjetla na prelazu nisu upaljena dužni su to činiti:**
- 1 sa naročitom opreznošću
 - 2 sa upaljenim dugim svjetlima
 - 3 uz upotrebu zvučnog znaka upozorenja
- 8. Kako ćete postupiti u situaciji kad se, za vrijeme vožnje u naselju, vozilo javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obilježeno vozilo kojim se obavlja organizovani prevoz djece uključuje na javni put sa stajališta?** (više tačnih odgovora)
- 1 smanjiti brzinu kretanja vozila
 - 2 prema potrebi zaustaviti vozilo i omogućiti uključivanje u saobraćaj vozilu javnog gradskog prevoza odnosno vozilu kojim se obavlja organizovani prevoz djece
 - 3 nastaviti kretanje vozilom bez obzira na vozilo koje izlazi sa stajališta
 - 4 vozilo koje izlazi sa stajališta upozoriti zvučnim znakom upozorenja, te nastaviti kretanje vozilom

9. Motornim vozilom u saobraćaju na putu može da upravlja lice:

- 1) koje ima dokaz da je vozilo kojim u pravlja tehnički ispravno bez obzira na kategoriju kojoj to vozilo pripada
- 2) koje ima važeću vozačku dozvolu, stranu vozačku dozvolu ili međunarodnu vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije

10. Kako su dužni učesnici u saobraćaju da postupe kad najdu na saobraćajni znak postavljen na putu?

- 1) prema ličnoj procjeni, zavisno od konkretne saobraćajne situacije na putu
- 2) u skladu sa značenjem saobraćajnog znaka

11. Vozilo koje se na kolovozu nalazi u takvom položaju, a njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće uljevo, mora se preticati:

- 1) sa lijeve strane
- 2) sa desne strane

12. Koja je najveća dozvoljena brzina kretanja vozilom na putevima u naselju, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno?

- 1) 80 km/h
- 2) 50 km/h
- 3) 60 km/h

13. Dopunska svijetleća zelena strelica postavljena u visini zelenog svjetla na semaforu usmjerena udesno znači:

- 1) da vozač može izvršiti radnju skretanja vozilom udesno iako je crveno svjetlo, uz uslov da propusti vozila i pješake koji se kreću putem na koji skreće
- 2) zabranu skretanja na raskrsnici udesno
- 3) obavezan smjer skretanja udesno

14. Kako postupate prilikom prestrojavanja vozilom iz jedne u drugu saobraćajnu traku?

- 1) uključiti odgovarajući pokazivač smjera (više tačnih odgovora)
- 2) uvjeriti se u bezbjedno izvođenje radnje prestrojavanja
- 3) pravilno izvršiti radnju prestrojavanja uz povećavanje ili smanjivanje brzine kretanja vozila
- 4) zaustaviti vozilo i nakon toga se prestrojiti

15. Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću uljevo vozači se mimoilaze:

- 1) sa svoje lijeve strane
- 2) sa svoje desne strane

16. Kad na putu sa dvije saobraćajne trake za saobraćaj u oba smjera trebate upravljati vozilom što bliže desnoj ivici kolovoza? (više tačnih odgovora)

- 1) kada nas pretiče drugo vozilo
- 2) kod mimoilaženja sa drugim vozilom
- 3) kad vršite radnju preticanja vozila

17. Autobus kojim se vrši organizovani prevoz djece zaustavljen je na kolovozu zbog ulaska djece. Kako postupate?

- 1) nastaviti kretanje sa povećanom opreznošću
- 2) obavezno zaustaviti vozilo
- 3) ne obraćati pažnju na autobus

18. U vertikalnu saobraćajnu signalizaciju spadaju:

(više tačnih odgovora)

- 1 znakovi opasnosti
- 2 znakovi obavještenja
- 3 dopunske table
- 4 oprema za označavanje ivice kolovoza

19. Natpisi na znakovima obavještenja se, u pravilu, ispisuju:

- 1 velikim slovima
- 2 malim slovima

20. Boja poledine podloge znaka vertikalne saobraćajne signalizacije mora biti: (više tačnih odgovora)

- 1 siva
- 2 bez sjaja, kako bi se spriječilo odvraćanje pažnje i zasljepljivanje vozača
- 3 bijela

21. Tačan naziv saobraćajnog znaka je?


- 1 ukrštanje puteva istog značaja
- 2 ukrštanje sa sporednim putem pod oštrim uglom

**22. Tačan naziv saobraćajnog znaka je?**


- 1 pokretni most
- 2 blizina obale

**23. Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak? (više tačnih odgovora)**

- 1 zabrana saobraćaja u oba smjera
- 2 zabrana saobraćaja u smjeru kretanja vozila
- 3 da se saobraćaj odvija iz suprotnog smjera

24. Šta označava ovaj saobraćajni znak?

- 1 produžetak puta s prvenstvom prolaza
- 2 završetak puta ili dijela puta sa prvenstvom prolaza

25. Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?

- 1 uz povećanu pažnju nastaviti kretanje vozilom, jer imam pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smjera
- 2 zaustaviti vozilo i propustiti vozila iz suprotnog smjera

26. Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?

- 1 smanjiti brzinu kretanja vozila do brzine hoda pješaka
- 2 povećati brzinu kretanja vozila


27. Kojim vozilima je dozvoljeno kretanje putem označenim ovim saobraćajnim znakom? (više tačnih odgovora)

- 1 bicikl
- 2 putničko vozilo, teretno vozilo, autobus
- 3 motocikl



28. Koja vozila se obilježavaju znakom kao na slici?

- 1 vozila koja prevoze opasne materije
- 2 spora motorna i priključna vozila



29. Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak?

- 1 opasnost za koju nije predviđen poseban znak
- 2 opasnost kad se krećemo klizavim kolovozom




30. Kako treba postupiti nailaskom na ovaj saobraćajni znak?

- 1 pravovremeno prebaciti u niži stepen prijenosa
- 2 prebaciti u viši stepen prijenosa i što više kočiti nožnom kočnicom




31. Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

- 1 2 - 1 - 3
- 2 3 - 1 - 2
- 3 1 - 2 - 3




32. Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

- 1 1 - 2 - 3
- 2 1 - 3 - 2
- 3 3 - 1 - 2




33. Redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici je?

- [1] 2 - 1 - 3
- [2] 1 - 3 - 2
- [3] 3 - 2 - 1




34. Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

- [1] 3 - 2 - 1
- [2] 1 - 2 - 3
- [3] 1 - 3 - 2




35. Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

- [1] 1 - 2 - 3
- [2] 2 - 1 - 3
- [3] 3 - 1 - 2




36. Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

- [1] 2 - 1 - 3
- [2] 3 - 2 - 1
- [3] 1 - 3 - 2




37. Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

- [1] 1 - 2 - 3
- [2] 2 - 1 - 3
- [3] 3 - 1 - 2



38. Koji je redoslijed prolaska vozila na raskrsnici u situaciji kao na slici?

- [1] 3 - 2 - 1
- [2] 2 - 1 - 3
- [3] 1 - 3 - 2



39. Kako u saobraćajnoj situaciji kao na slici mora postupiti vozač vozila broj 2?

- [1] propustiti vozilo broj 1
- [2] proći prije vozila broj 1



40. Kako u saobraćajnoj situaciji kao na slici mora postupiti vozač vozila broj 2?

- [1] proći prije vozila broj 1
- [2] propustiti vozilo broj 1

